

# Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Sesotho

August 2021 Edition 1



**Support for businesses and workers**

**Page 3**



**Stevie takes on COVID-19**

**Page 7**

## Rebuilding SA



**Cont. page 2**

 To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:

 Available on the App Store

Search for SA Government on Google playstore or appstore

### CONTACT US

Website: [www.gcis.gov.za](http://www.gcis.gov.za)  
[www.vukuzenzele.gov.za](http://www.vukuzenzele.gov.za)

Tshedimosetso House:  
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083

 Vuk'uzenzele

 @VukuzenzeleNews

Email: [vukuzenzele@gcis.gov.za](mailto:vukuzenzele@gcis.gov.za)  
Tel: (+27) 12 473 0353

**FREE COPY NOT FOR SALE**



# Tshehetso ya dikgwebo le basebetsi

**H**o qala le ho aha kgwebo ho tshwana haholo le ho hodisa lelapa. Ho nka nako, mamelo, le tshehetso ya kamehla le phepo e sa fetofetong ho tloha bose-yeng ho isa boholong.

Ho beng ba dikgwebo ba bangata, ho bona kgwebo eo ba iqaletseng yona fatshe e sokola, kapa e qobellwa ho kwala matmaati a yona, ho utlwisa boholok.

Ho tloha qalehong ya sewa sa COVID-19, ka maswabi bona ebile boemo boo bo tobanneng le dikgwebo tse ngata tse kgolo le tse nyane ka bobedi, eseng feela naheng ya rona empa lefatsheng ka bophara.

Sewa le mehato eo re ileng ra tlameha ho e nka ho laola ho ata ha kokwanahloko ena e bile le kgahlamelo e senyanya dikgwebong.

Ho Iwantsheng sewa re ile ra batla ho sebedisa mokgwa o nang le bopaki ba tshebetso ho leano le tshebetsong ka bobedi, ho nahanisa diphuputso tsa saense, tsebo le bokgoni ba bongaka, le kgahlamelo makaleng ohle a setjhaba.

Re ile ra batla ho lekalekanyana ho boloka maphele le ho boloka mekgwa ya ho iphedis.

Re ile ra batla ho fokotsa kgahlamelo ya dithibelo tsa ho kwala tse hlahlamanang ho mekgwa ya batho ya ho iphedis, kapa ho ba kotsing ya sewa sa bobedi sa bofuma se ka bang mpehadi le tlala kamoso.

Matsatsing a pelepele a selemo se fetileng, re ile ra kenya mehato e jwalo ka ya Morero wa Kimollo wa Nakwana wa Mohiri/Mosebetsi (TERS) wa COVID-19, le Morero wa Netefalatso ya Loune ya COVID-19 le mekgwa e meng e fapaneng ya ho tshehetso

dikgwebo tse thuthuhang ka ho difa kimollo ya hanghang ya nako e kgutshwanyane ho basebetsi le beng ba dikgwebo ba imetsweng.

Hodimo ha moo, le Letlole la Kimollo la Thuso ya Setjhaba la COVID-19 le ikgethileng le ho atolosa phumantsho ya matlolo a setjhaba a seng a le teng di fanne ka bophelo ho batho ba futsanehileng le ho malapa a bona.

Ka bonamodi bona re ile ra kgona ho fokotsa kgahlamelo e mpehadi ya sewa, ho thibela ho kwalwa ha dkgwebo tse ngata le tahleheleng ya mesebetsi ho ya pele. Bo ile ba re neha motheo o tiileng wa Leano la Hlaphohelo

le Kahobotjha ya Moruo leo re le thakgotseng selemong se fetileng ka Mphalane.

Jwalo ka karolo ya leano, re kentse Dihlasimollo tsa Mosebetsi tsa Bopresidente ho fana ka lekeno le tshehetso ya mekgwa ya ho iphedis ho dimilione tsa ba tla unang molemo.

Ka dihlasmollo tsena, batjha ba fetang 300 000 ba ile ba hirwa e le bathusi ba dikolong. Dihwai tse iphedisang tse fetang 100 000 di ngodisitswe pokello shedimsetsong ya pelepele ya mofuta wa yona moo di tla fumanntshwang tshehetso ya dikeletso ka dihlahiswa tsa tsona.

Batjha ba fetang 30 000 ba fumanntshitswe menyetla ho makala a setso, boqapi le dipapadi. Ditsebi tsa batjha di ile tsa fuwa menyetla ho makala a ntshetsopele ya meralo ya metheo, tlhokomelo ya bophelo bo bottle, paballo ya tikoloho le ho makala a mang hape a mmalwa.

Ho na le disupo tse tshepi-sang tsa hore moruo wa rona



o ntse o hlaphohelwa butlebutle, ka kgolo le ho thehwa ha mesebetsi ho makala a mmalwa, ho tloha ho la tlhahiso ho ya ho la merafong le la temothuo.

Ka mokgwa o tshwanang re a tseba hore 'se bohlokwahlokwa' ke matshediso a sa lekaneng ho basebetsi le beng ba dikgwebo ba ileng ba sotleha haholo nakong ya selemo se fetileng le halofo, ba neng ba tshepile hore maemo a bona a ntla fala ha moruo o ntse o buleha hanyanehanyane.

Ho phahama ka potlako ha tshwaetso e atiswang ke mofuta o motjha wa tshwaetso wa Delta o ile wa baka tlhokeho ya di-thibelo tse matla tsa motsamao wa batho, le tshebetso ya dikgwebo tse itseng le dikopano tsa setjhaba, ho tse ding.

Tsena e ne e se diqeto tse bobebhe ho di nka, haholo ha re shebile kgahlamelo ya tsona ho mekgwa ya batho ya ho iphedis.

Jwalo ka ha re ile ra etsa maqalong a sewa, re ile ra buisana dipuisanong le balekane ba rona ba tshebetso, kgwebo, mosebetsi le setjhaba ho bona hore na ke mehato e fe e tshwarellang ya jwalo ka a thekiso, dijo le dino le indastri ya tshepe. Ka ditsa mai so tse tsa mai

tlasa matshwenyeho nakong ena. Dipuisano le Lekgotla la Ntshetsopele ya Moruo le Mosebetsi la Naha di ile tsa phethela ka tumellano ya hore mehato e ka tshwarellang ya ditjhelete e ka fanang ka kimollo ka potlako ke ho atolosa moremo wa TERS wa COVID-19 ho makala a mang a ileng a hahlamelwa ke dithibelo tse fetotsweng tsa boemo ba bone.

Ho tshehetso dikgwebo tseo dilaesense le diphemiti tsa tsona tsa tshebetso tse feletsweng ke nako dipakeng tsa Tlhakubele 2020 le Phuptjane 2021, re atolosa nako ya tsona ya tshebetso ho fihlela ka la 31 Tshitwe 2022. Hodima moo, dilaesense tsa kgwebo kapa diphemiti tse ntjha tse ntshitsweng ho tloha ka la 1 Phupu le tsona di tla sebetsa ho fihlela ka la 31 Tshitwe 2022, ntle le ho lefiswa tefiso ya laesense.

Selemong se fetileng, re ne re sebetsa ntle le ho fetofetoha ho tshireletsa basebetsi bao mosebetsi ya bona e leng kotsing, haholoholo ba makaleng a thefulehileng haholo a jwalo ka a thekiso, dijo le dino le indastri ya tshepe. Ka ditsa mai so tse tsa mai

swang ke Komishene ya Poelano le Bonamodi (CCMA), mesebetsi e ka bang 58 000 e ileng ya bolokwa.

Ka sewa se sa bontsheng matshwao a ho fela hanghang, dikgwebo le basebetsi ba ntse ba le kotsing.

Ke ka lebaka la ditumellano le setjhaba re ntse re tswella ho theha hore mmuso, kgwebo le basetsi ba ntse ba kgona ho sebetsa mmoho ho tshireletsa basebetsi le dikgwebo kgahlano le kgahlamelo e boima ya sewa moruong.

Ho fihlela ha jwale, se ka pelepele ke ho boloka maphele, le ho netefatsa hore re fana ka tshehetso e hlokehang, eo re e kgonang, ho thi-bela hore boholo ba dikgwebo di kwalwe le hore ha re lahlehelwe ke mesebetsi e meng hape.

Jwalo ka ha re entse ka morero wa TERS wa COVID-19, mmuso o itlamme ka bottalo ho tswella ka dipuisano tsa ona le makala a kgwebo le mosebetsi ho fumana tharollo nakong ena e ngongorehisang e tla boloka maphele le ho tshireletsa mekgwa ya batho ya ho iphedis ka bobedi.



# SANDF e Iwantsha COVID-19

## More Matshediso

**I**eboho la Tshireletso ya Naha la Afrika Borwa (SANDF) e thusa ho Iwantsha sewa sa Lefu la Kokwannahloko ya Corona (COVID-19) Gauteng, moo leqhubu lena la boraro le qhomileng teng.

SANDF e thusa ka ho etsa setjhaba diteko ka bongata, dithlahlobo le ka ho batla ba kopaneng le ba tshwaeditsweng, mme e boela e thuso dipetleleng.

SAMHS e ile ya romelwa profenseng eo ho ya imulla morwalo o imetseng basebetsi ba tlhokomelo ya bophelo bo bottle.

Sehlopha sena sa Tshebetso sa Bongaka se hlongwe Sepetle sa Dihuto tsa Bophelo bo Botle sa Chris Hani Baragwanath, mane Johannesburg.

Ka Gauteng e nang le rekoto ya palo e hodimodimo ya ditshwae tsosha tsa COVID-19 nakong ya

leqhubu la boraro, sepetele sena se ile sa thongwa e le setsi sa profense sa bophelo bo botle mme ha jwale se iteletse bakudi ba COVID-19.

Pele ba ka qala ka mesebetsi ya bona, Sehlopha sa Tshebetso sa Bongaka se ile sa tlameha ho entwa hore se tle se kgone ho tshireletsha ha se ntse se sebetsana le palo e eketsehileng ya bakudi ba nang le COVID-19 le ba robatswang sepetele.

Molaedi Mokoronele Fezeka Mabona wa Sehlopha sa Tshebetso sa Bongaka, eo e leng mooki wa setsebi, o re o sebetsa dikokelong mmoho le ditho tse ding tsa sehlopha.

"Sehlopha sena se na le ditsebi tse fapaneng tsa tlhokomelo ya bophelo bo botle, tse kenyelletsang, baoki, dingaka, balekani ba bongaka le ditsebi tsa bophelo bo botle le tshireletso mosebetsing," o rialo.

Boholo ba baoki ba na le mangolo a booki a boemo ba dikri,



Ditho tsa Tshebeleto ya Bophelo bo Botle ya Sesole sa Afrika Borwa (SAMHS) tse thusang basebetsi ba Sepetle sa Dihuto tsa Bophelo bo Botle sa Chris Hani Baragwanath di tlhokomela bakudi ba COVID-19.

ka botsebi bo ikgethileng bo fapaneng, ho kenyelletsatse tlhokomelo ya sethatho ya bophelo bo botle.

"Baoki ba bang ba kwetlisiditswe ho sebetsa ka fietha.

Kaofela ha rona re kile ra sebetsa re le baoki ba kalafo, babehisi, baoki barupelli le balaodi ba baoki sesoleng le dipetleleng tsa mmuso," o ya tlatselsetsa.

Sehlopha se arotswe ka dihlophha tsa tshebetso mme se sebetsa mmoho le basebetsi

ba sepetele ho ya ka ditjhifi, ho ya ka thokeho e teng setsing seo. Ha jwale sehlopha se fana ka ditshebeleto tsa tlhokomelo ya bophelo bo botle diwoteng tse tshelela.

"Palo ya basebetsi ba sepetele e ya haella ho ka kgona ho laola palo ya ditshwaetso tsa ha jwale. Ho bohlokwa-hlokwa ho rona hore re leke ka mokgwa oo re ka kgongang ho ba thusa hore kaofela ha rona re kgone ho qoba kgatello e

fetang ena ho lekala la tlhokomelo ya bophelo bo botle," ho rialo Mabona.

O tlatselsetsa ka hore tshebedi-sano mmoho dipakeng tsa baoki ba SANDF le ba sepeteng sena sa mmuso e ntse e le hantle.

Ka lebaka la palo e eketsehileng ya ditshwaetso tsa COVID-19, sepetele se boetse se le-beletse ho tla fumantshwa dibethe tse ding tse ngata, ho eketsa palo ya dibethe tse 96 tse teng ha jwale ho amohela bakudi ba bangata. ▀

# Pandemic sparks good deeds

**A CHURCH** congregation in Ga-Rankuwa, north of Tshwane, is doing all it can to assist the needy during the COVID-19 pandemic.

## Kgaogelo Letsebe

**S**outh Africans have been hard-hit by the Coronavirus Disease (COVID-19), with many losing loved ones and struggling to earn a living during these difficult times.

But the pandemic has also resulted in stories and acts of hope, with people standing together and offering each other help and support.

This is the case for the Ga-Rankuwa community in Gauteng.

Following the Level 5 lockdown in March last year, the Ga-Rankuwa Presbyterian Church's Reverend Thando Mpambani put a Church in Society Committee

in place to help people in need.

"The journey started with the vision to support the needy. We initially identified 12 families that were in dire need. The needs varied, but a common theme was food," says committee Chairperson Khutjo Leburu.

The committee rallied the church's congregation and neighbours to put substantial food parcels together.

"COVID-19 continues to have a profound effect on society, therefore it's everyone's responsibility to share the little we have with those in need. Instead of just having a food drive, we decided to run various drives.

"This year alone we have distributed school shoes to needy

families, thousands of second-hand and new shoes to Shoes4souls, toiletries to 86 Grade 7 learners at Ikageng Primary School and we are busy with a blanket drive," says Leburu.

While the Level 5 lockdown is a thing of the past, its effect still lingers and many families are still struggling to recover financially.

Leburu says that as long as there are families in need, the church's work in the community is not done.

"Churches, as institution of God, are mandated to support others and fulfil the Messiah's mission. It is time churches start playing active roles in the community, open their doors to the needy and stop operating in isolation. We aim to continue to do this," she adds. ▀

